

CRNA GORA
OPŠTINA BUDVA
Sekretarijat za urbanizam
i održivi razvoj
Broj: 06-062-U-480/139/3
Budva, 27.07.2017. godine

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, rješavajući po zahtjevu Marković Jelene iz Budve, punomoćnika Aćimov Stevana iz Budve, broj 06-062-U-480/1, od 02.06.2017. godine, na osnovu člana 91, stav 1 i člana 93 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 51/08, 40/10, 34/11, 35/13 i 33/14) i člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list RCG", broj 60/03 i "Službeni list CG", broj 32/11),
d o n o s i

R J E Š E N J E

1. ODOBRAVA SE AĆIMOV STEVANU iz Budve, izgradnja turističkog objekta - apartmana, na urbanističkoj parceli br. 17, u okviru bloka br. 5, koju čini dio katastarske parcele br. 1418/19 KO Budva, u zahvatu DUP-a »Rozino II«, a u svemu prema Glavnom projektu, broj 61/17, evidentiran u ovom Sekretarijatu, pod brojem 59/2017, koji je izradio »Contintental Engineering« d.o.o. Podgorica i Izvještaju o reviziji glavnog projekta, broj R-08-05/17, koji je izradio »Art Build« d.o.o. Bijelo Polje, prema kojem ukupna bruto razvijena građevinska površina objekta iznosi: Garaže - 173,29m² + Nadzemne etaže: 574,84 m², spratnosti: G+P+3+Pk.

2. Investitor je dužan da građenje objekta započne u roku od dvije godine od dana izdavanja građevinske dozvole, jer mu u suprotnom prestaje pravo građenja objekta po izdatoj građevinskoj dozvoli.

3. Investitor mora završiti radove na objektu u roku od tri godine od dana pravosnažnosti građevinske dozvole.

4. Investitor je dužan da na mjesto izgradnje objekta istakne tablu sa podacima o izdatoj građevinskoj dozvoli (broj i datum rješenja, podaci o investitoru, izvođaču radova, licu koje je izradilo tehničku dokumentaciju, vodećem projektantu, nadzornom organu, roku završetka radova i dr.) u roku od sedam dana od dana izdavanja građevinske dozvole.

5. Investitor je dužan da sedam dana prije početka građenja objekta prijavi radove nadležnom inspekcijском organu.

6. Investitor je dužan da prije početka građenja objekta obezbijedi obilježavanje lokacije, regulacionih, nivelacionih i građevinskih linija.

7. Investitor je dužan da, prije početka korišćenja objekta, podnese zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole, najkasnije u roku od sedam dana od dana završetka radova.

8. **Obaveza investitora je da prilikom izdavanja upotrebne dozvole ovom Sekretarijatu dostavi potvrdu o izmirenim obavezama shodno Ugovoru o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, broj 01-1859/1, od 04.07.2017. godine.**

O b r a z l o ž e n j e

Marković Jelena iz Budve, punomoćnik Aćimov Stevana iz Budve, podnijela je zahtjev ovom Sekretarijatu, broj 06-062-U-480/1, od 02.06.2017. godine, za izdavanje građevinske dozvole za izgradnja turističkog objekta - apartmana, na urbanističkoj parceli br. 17, u okviru bloka br. 5, koju čini katastarska parcela br. 1418/19 KO Budva, u zahvatu DUP-a »Rozino II«.



Kako u Zakonom predviđenom roku za izdavanje građevinske dozvole od 30 dana, investitor nije sproveo Elaborat parcelacije po DUP-u za kat.parcelu 1418/19 KO Budva, pred Upravom za nekretnine - Područna jedinica Budva, ovaj Sekretarijat je donio zaključak o prekidu postupka, broj 06-062-U-480/139, od 03.07.2017. godine. Nakon što je dostavljen predmetni Elaborat parcelacije, stekli su se uslovi za nastavak postupka.

Razmatrajući spise predmeta, utvrđeno je da je dostavljena sljedeća dokumentacija i dokazi:

- urbanističko-tehnički uslovi, broj 06-061-1747/3, od 09.03.2017. godine,
- izvod iz DUP-a »Rozino II« (»Službeni list CG - opštinski propisi«, broj 11/09),
- Elaborat o geotehničkim svojstvima terena, broj 0905/017, od 09.05.2017. godine, koji je izradio »Geotehnika Montenegro« d.o.o. Nikšić,
- Glavni projekat - faza arhitekture, vodovoda i kanalizacije, broj 02/17, od 19.05.2017. godine, evidentiran u ovom Sekretarijatu pod brojem 59/2017, od 05.06.2017. godine i Elaborat energetske efikasnosti, broj 62/17, od 19.05.2017. godine, koje je izradio »Continental Engineering« d.o.o. Podgorica; i polisa za osiguranje od odgovornosti, broj 0575858/2, od 21.04.2017. godine, izdata od »Lovćen Osiguranje« AD Podgorica,
- Glavni projekat - faza konstrukcije, broj 75/17, od 19.05.2017. godine, koji je izradio »Sedam-Ing« d.o.o. Podgorica; i polisa za osiguranje od odgovornosti, broj 0570221/8, od 04.10.2016. godine, izdata od »Lovćen Osiguranje« AD Podgorica,
- Glavni projekat električnih instalacija slabe struje, koji je izradio »BB-Ing« d.o.o. Budva; i polisa za osiguranje od odgovornosti, broj 0565995/3, od 17.10.2016. godine, izdata od »Lovćen Osiguranje« AD Podgorica,
- Izvještaj o reviziji glavnog projekta, broj R-08-05/17, od maja 2017. godine, koji je izradio »Art Build« d.o.o. Bijelo Polje; i polisa za osiguranje od odgovornosti, broj 00031403, od 11.10.2016. godine, izdata od »Sava Montenegro Osiguranje« AD Podgorica,
- Elaborat parcelacije po DUP-u za kat.parcelu 1418/19 KO Budva, broj 11/17, od 06.07.2017. godine, koji je izradio »Lent Mont« d.o.o. Budva, upisan u spisak prijave u Upravi za nekretnine - PJ Budva, pod brojem 104/17 i isti je dostavljen ovom Sekretarijatu, u prilogu akta broj 06-062-U-480/139/2, od 27.07.2017. godine.
- list nepokretnosti – prepis, broj 3689, od 06.07.2017. godine, izdat od Uprave za nekretnine – Područna jedinica Budva, prema kojem je kao nosilac prava svojine na zemljištu na kat. parceli, u cjelini, bez tereta i ograničenja, upisan Aćimov Stevan iz Budve,
- polisa za osiguranje od odgovornosti, za investitora, broj 00045455, od 06.06.2017. godine, izdata od »Sava Osiguranje« AD Podgorica,
- saglasnost na tehničku dokumentaciju, izdata od "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Budva, broj 01-3117/3, od 05.07.2017. godine,
- saglasnost na mjere zaštite od požara, broj 30-228/17-UPI 2701/2, od 14.06.2017. godine, izdata od Ministarstva unutrašnjih poslova CG - Direktorat za vanredne situacije,
- revizija (ocjena) iz zaštite na radu, broj 357-2-R/17, od 05.06.2017. godine, izdata od »MMK Control« d.o.o. Bar,
- akt Sekretarijata za gradsku infrastrukturu i ambijent Opštine Budva, broj 07-U-551/2, od 08.06.2017. godine, u kojem se konstatuje, između ostalog, da je investitor za predmetni objekat obezbijedio potreban broj parking mjesta predviđenih DUP-om »Rozino II«,
- rješenje o visini naknade za priključenje prilaznog puta na opštinski put, broj 043-U-06-180, od 10.05.2017. godine, izdato od Uprave lokalnih javnih prihoda Opštine Budva, i uplatnica od 06.06.2017. godine,



- Ugovor o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, zaključen sa Opštinom Budva, broj 01-1859/1, od 04.07.2017. godine, kojim je utvrđena bruto građevinska površina predmetnog objekta na sljedeći način: Objekat: 574,84 m² (Prizemlje: 120,68 m² + I sprat: 120,86 m² + II sprat: 120,86 m² + III sprat: 120,86 m² + Povučeni sprat: 91,58 m²) + Garaže: 173,29 m²,

- potvrda Službe za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, broj 11-585/1, od 04.07.2017. godine, u kojoj se, između ostalog, navodi:

»Investitor je ostvario popust po osnovu ugradnje kamene fasade, površine 255,55 m², u iznosu od 3.833,25 €, kao i popust po osnovu ugradnje solarnih kolektora, površine 24,00 m², u iznosu od 4.800,00 €. Prilikom izdavanja upotrebne dozvole, investitor je u obavezi da Sekretarijatu za urbanizam i održivi razvoj dostavi Izvještaj komisije za tehnički prijem o izvršenim radovima shodno ugovoru.«,

- obračun JP "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje", broj 321/17, od 09.06.2017. godine i potvrda, broj 01-17/14256, od 14.06.2017. godine, o regulisanom doprinosu za izgradnju regionalnog sistema vodosnabdijevanja, za iznos od 80%, kao i potvrda Uprave lokalnih javnih prihoda Opštine Budva, broj 043-06-1254, od 14.06.2017. godine, za iznos od 20%.

Postupajući po predmetnom zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole, u smislu člana 93, stav 1 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, kojim je utvrđeno da dokazuje iz stava 1, tačka 2 i 3 ovog člana, a isti se odnose, između ostalog, i na saglasnosti, mišljenja i druge dokaze, utvrđenih posebnim propisima, ako se građevinska dozvola izdaje na osnovu glavnog projekta, pribavlja organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole po službenoj dužnosti, ovaj Sekretarijat je, aktom broj 06-062-1216/1, od 06.06.2017. godine, tražio od Elektroprivrede CG - AD Nikšić, FC Distribucija - Region 4 (Bar), izdavanje elektroenergetske saglasnosti na revidovani glavni projekat.

Kako u zakonom utvrđenom roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za dostavljanje traženih dokaza, od nadležnog organa, isti nije dostavljen (dostavnica sa datumom urednog dostavljanja - potpis od 09.06.2017. godine), to su se stekli uslovi za primjenu člana 93, stav 3 Zakona, odnosno da se smatra da je saglasna sa revidovanim glavnim projektom u predmetnoj stvari.

Ovaj Sekretarijat zaključuje da je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, broj 06-062-U-480/1, od 02.06.2017. godine, osnovan, a ovo iz sljedećih razloga:

Članom 91, stav 1 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14), propisano je da građevinsku dozvolu za građenje objekta izdaje organ lokalne uprave.

Članom 93 istog Zakona, propisano je da se građevinska dozvola izdaje rješenjem na osnovu sljedeće dokumentacije: idejnog projekta, odnosno glavnog projekta, sa izvještajem o izvršenoj reviziji, izrađenih u 10 primjeraka, od kojih su sedam u zaštićenoj digitalnoj formi; dokaza o pravu svojine, odnosno drugom pravu na građevinskom zemljištu ili dokaza o pravu građenja, odnosno drugom pravu na objektu, ako se radi o rekonstrukciji objekta i kopije plana; saglasnosti svih vlasnika građevinskog zemljišta obuhvaćenog urbanističkom parcelom ako se objekat gradi na dijelu urbanističke parcele; saglasnosti, mišljenja i drugih dokaza utvrđenih posebnim propisima ako se objekat gradi na osnovu glavnog projekta; dokaza o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje i dokaza u pogledu plaćanja naknade za izgradnju regionalnog sistema vodosnabdijevanja na teritoriji opština Crnogorskog primorja; i dokaza o osiguranju od odgovornosti investitora i privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je izradilo, odnosno revidovalo idejni, odnosno glavni projekat, u skladu sa članom 71 ovog Zakona.

Stavom 2 istog člana Zakona, utvrđeno je da dokaze iz stava 1, tačka 2, 3 i 4 ovog člana, pribavlja organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole po službenoj dužnosti, a stavom 3 istog člana je utvrđeno da za izdavanje dokaza iz stava 1, tačka 2 i 3 ovog člana ne plaća se taksa, naknada, odnosno drugi troškovi izdavanja.

Ukoliko nadležni organi, odnosno institucije ne dostave dokaze iz stava 1, tačka 3 ovog člana, u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za njihovo dostavljanje, smatraće se da su saglasni sa revidovanim idejnim, odnosno glavnim projektom.

Rješavajući po zahtjevu broj 06-062-U-480/1, od 02.06.2017. godine, a na osnovu uvida u spise predmeta, ovaj Sekretarijat nalazi da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu člana 91, stav 1 i člana 93 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 51/08, 40/10, 34/11, 35/13 i 33/14), te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Administrativna taksa u iznosu od 5,00 €, uplaćena je Opštini Budva, na žiro račun br. 510-8176777-39, po tarifnom broju 4 Zakona o administrativnim taksama.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se taksira sa 5,00 €, uplatom na žiro račun br. 510-8176777-39, a predaje se preko ovog Sekretarijata.

DOSTAVLJENO:

- Imenovanom
- Građ. inspekciji
- Urban. inspekciji
- Arhivi

RJEŠENJE OBRADILA,
Desa Simović, dipl. pravnik

TEHNIČKA OBRADA UTU
mr Mladen Ivanović, dipl.ing.arh



d. SEKRETAR,
Stivo Davidović

Stivo Davidović